



Sello u amba Luambo lwa Zwanda

Tebogo Boikanyo Matshana
Tebogo Matshana





Mukomana wanga Sello, ha pfi n̄devheni.

U davhidzana nga Luambo lwa Zwanda.


Ri tshi vuwa, ri a lumelisana.

"Ndi matsheloni!" ri tshi amba nga zwanda.



Sello u amba na khovhe dzashu nga Luambo wa Zwanda musi ri tshi dzi nea zwiliwa.

“Hu rini, no vuwa?” u a vhudzisa.



Arali nda lindela tshifhinga tshilapfu u shumisa kamara ya u ťamba, ndi funga lunzhilunzhi luvhone lwa kamara.

Ndi vha ndi tshi khou vhudza Sello , "Ndi tea u dzhena!"



Ri swiela tshitupu, ra tupula tsheṇe ngadeni.

“Vhonani tshivhungu tshiṭuku!” ndi tshi amba na Sello nga zwanda.

Ri khou guda nga zwivhungu tshikoloni.



Nga masiari, mme ashu vha ri ruma.


"Ndi khou humbela uri ni renge mafhi na swigiri,
ndi ḫo baka khekhe," Vha tshi amba nga
zwanda.



Ri tshi swika badani, nda thoma u pfuka.

Sello a nkokodza tshanda. A amba nga zwanda,
"Imani! Ni fanelu u sedza u thoma!"

Ri tshi swika vhengeleni, ri a fhandekana. Sello u
ṭoda swigiri, nne nda ḥoda mafhi.



Swigiri i n̄than̄ha lune Sello ha koni u i swikelela.

U humbela thuso kha muthu muhulwane. Fhedzi
muthu muhulwane ha ȸivhi Luambo lwa
Zwanda.


Sello u ȶwala mbudziso kha kubugwana kwawe
a re nakwo.



Hayani, ra baka khekhe na mma.

Yo no fholo, ra i nakisa nga khirimu.


"I khou qifha!" Sello u amba nga zwanda o no
thetshela khirimu.



Ra ita tie ra ḥea makhulu.


"Ndi a livhuha," makhulu vha amba nga zwā̄da.

"Na riñe ro takala," mukomana wanga u ralo
nga zwā̄da.



Ro no ḥa, ra kunakisa ṭafula.

"Ni ḫo ṭanzwa zwigodelo!" Sello u ralo nga zwandā.



Ri sa athu eđela, ri a kuvhatedzana.

Ra amba nga zwanda, "Khofhe dzavhuđi."



Luambo lwa Zwanda:

Luambo lwa Zwanda ndi luambo lwa vhatu vha
sa pfi n̄devheni.

Roṭhe ri nga lu guda.

Lu fana na dziṅwe nyambo, fhedzi lwone a lu na
mibvumo.



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

*The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have
been quality assured and approved by DBE.*

Your attribution should include the following:

Title: Sello u amba Luambo lwa Zwanda

Author/s: Tebogo Boikanyo Matshana

Translator/s: Doris Manyamalala

Illustrator/s: Tebogo Matshana

Assurer/s: Tshedza Tlhako

Language: Tshivenda



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY – Credit must be given to the creator

